

Lhèva-te

Eh psssst tu ! As dejà entenut quauqu'ua, quauqu'un parlar atau ? Dab mots vesins de la lenga latina ? Pam de nas Francés Purmèr, abat Grégoire e Jules Ferry. Aquiu, que serà ua celebracion tà las lengas occitanas, e totas ! De gaucha a dreta : gascon, lemosin, lengadocian, auvernhat, provençau, vivarò-aupenc ----- Ça-i, ça-i, ça-i com ès Ça-vietz com ètz Hè, hètz sautar la lenga Gahatz la sautadera Brama, bramatz de plaser Tà har córrer La lenga d'abans lo francés Galopem la Passem Acorrem (en)tà la Passem Hestegem de pè hrem Celebrem de pè hrem Lhèva-te, cauça-te, escauha-te, Arrapa ta fòrça, cor a huta e gausa ! Lhèva-te, cauça-te, escauha-te, Entà har cap au torrin ! A truvèrs la matracada, Hè trauçar los arrais de ta votz Tranlanlanlalalan....Hòu ! Tranlanlanlalalan (x2)	<i>Eh psssst, toi ! T'as déjà entendu quelqu'une, quelqu'un parler comme ça ? Avec des mots voisins de la langue latine ? Pied de nez à François 1^{er}, l'Abbé Grégoire et Jules Ferry. Ici, ce sera une célébration pour les langues occitanes, et toutes ! De gauche à droite : gascon, limousin, languedocien, auvergnat, provençal, vivaro- alpin</i> ----- <i>Viens, viens, viens comme tu es Venez comme vous êtes Fais, faites sauter la langue Attrapez la passion de sauter</i> <i>Rugis, rugissez de plaisir Pour propager La langue d'avant le français</i> <i>Galopons la Passem Accourons la Passem Fêtons de pied ferme Célébrons de pied ferme</i> <i>Lèves toi, chausses toi et chauffe toi, Accroches toi à ta force, cours à toutes jambes et ose ! Lèves toi, chausses toi et chauffe toi, Pour faire face au brouillard !</i> <i>À travers la pluie violente, Fais traverser les rayons de ta voix ...</i>
---	--